

SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/20-78/15

Mjesto i datum: Podgorica, 25. maj 2020. godine

logate d.o.o.
Broj 199-5/20
25.05.2020 Podgorica

**UGOVOR
ZA PRUŽANJE USLUGA DIGITALIZACIJE ZAKONODAVNOG PROCESA –
ePARLAMENT II FAZA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Skupštine Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 10, PIB: 02017482, koga zastupa generalni sekretar Aleksandar Jovičević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača Konzorcijum “Logate” d.o.o., “Saga Cg” d.o.o. Podgorica, “Saga” d.o.o. Beograd i “Knjaz” d.o.o. Podgorica– nosioca zajedničke ponude “Logate” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Vojislavljevića bb, PIB: 02632284; Broj računa: 520-7858-72, Naziv banke: Hipotekarna Banka AD Podgorica, koga zastupa Predrag Biskupović, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga Digitalizacije zakonodavnog procesa -e Parlament II faza, broj: 00-56/20-78/2 od 10.03.2020. godine; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 00-56/20-78/14 od 07. maja 2020. godine; Ponuda ponudača **Konzorcijum “Logate” d.o.o., “Saga Cg” d.o.o. Podgorica, “Saga” d.o.o. Beograd i “Knjaz” d.o.o. Podgorica– nosioca zajedničke ponude “Logate” d.o.o. Podgorica** broj 00-56/20-78/9 od 27. aprila 2020. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga Digitalizacije zakonodavnog procesa -e Parlament II faza, u svemu prema opisu i priložima datim u Tehničkim karakteristikama odnosno specifikacijama predmeta javne nabavke, iz tenderske dokumentacije broj : 00-56/20-78/2 od 10. marta 2020. godine i prihvaćenoj ponudi izvršioca broj 00-56/20-78/9 od 27. aprila 2020. godine.

Član 3

Ukupna vrijednost predmetnih usluga bez PDV-a iznosi 180.163,63€, PDV iznosi 37.834,36€, a ugovorena vrijednost sa PDV-om iznosi **217.997,99€**, prema prihvaćenoj ponudi br. 00-56/20-78/9 od 27. aprila 2020. godine.

Finansijski dio Ponude je sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovor se primjenjuje od 25. maja 2020. godine.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac vršiti plaćanje predmetnih usluga u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture, a nakon zapisnički konstatovane potpune implementacije predmeta javne nabavke, odnosno zapisnički konstatovane primopredaje sistema.

ROK IZVRŠENJA

Član 5

Izvršilac se obavezuje da će predmetne usluge izvršiti u roku od godinu dana od dana zaključenja Ugovora.

Izvršenje predmetnih usluga se konstatuje zapisnički.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Izvršilac je obavezan da izvrši kompletenu implementaciju sistema i puštanje u produkcionu rad, u skladu sa metodologijom implementacije koja će se primijeniti u realizaciji.

Izvršilac dostavlja *Dinamički akcioni plan* sa opisima pripadajućih faza i pojedinačnim aktivnostima i nosiocima, vremenski raspored i broj izvršilaca sa strane ponuđača. Dinamički akcioni plan treba da bude prikazan u odgovarajućem gantogramu.

Projekat izvedenog stanja koji dostavlja Izvršilac sadrži:

- Detaljnu dokumentaciju o instaliranom softveru,
- Izvještaj o funkcionalnom testiranju svih komponenti sistema u toku testnog perioda,
- Korisničku dokumentaciju odnosno korisnička uputstva
- Izvorni kod (source code)

Izvršilac potvrđuje da:

- izvorni kod eParlamenta i kompletna dokumentacija nastala u njegovom razvoju postaće i ostati vlasništvo Naručioaca. Naručilac izvorni kod ("source code") može koristiti, mijenjati i nadograđivati isključivo za potrebe Skupštine Crne Gore;
- je obavezan će izvršiti instalaciju ponuđenog rješenja na serverskoj infrastrukturi Naručioaca. Naručilac posjeduje VMware virtuelno okruženje;
- obezbjeđuje sve licence tehnološke platforme neophodne za rad softverskog rješenja. U licence tehnološke platforme spadaju licence serverskog operativnog sistema, aplikativnog i servera baze podataka, kao i sve ostale licence neophodne za rad rješenja;
- je licenca za eParlament softver neograničenog trajanja, i obuhvata mogućnost nadogradnje/izmjene editabilnog koda od strane Naručioaca isključivo za korišćenje za svoje potrebe, bez prava distribucije i prodaje u istom ili bilo kom izmjenjenom obliku;
- će vršiti i obuku krajnjih korisnika i administratora Naručioaca, u skladu sa detaljnim planom i programom obuke.

Izvršilac se obavezuje:

- da ugovorene usluge izvršava redovno, tačno, kvalitetno, saglasno specifikaciji, u skladu sa tehničkom specifikacijom i važećim standardima za ovu vrstu posla;
- od Izvršioaca se, tokom izvršenja ugovornih obaveza, očekuje profesionalna saradnja i komunikacija sa Naručiocem
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da odmah, po zahtjevu Naručioaca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u izvršenju posla;
- da su baza podataka i informacioni sistem isključivo vlasništvo Naručioaca;
- da snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica;
- će otkloniti sve smetnje u radu eParlamenta i to u određenim rokovima u zavisnosti od nivoa ozbiljnosti problema, u skladu sa slijedećim:

Nivo ozbiljnosti	Opis
0 (hitni slučajevi) Katastrofalan uticaj na rad sistema	Potpuna nefunkcionalnost sistema ili neke od komponenti sistema što kao posljedicu ima nemogućnost izvršavanja osnovnih funkcionalnosti eParlamenta
1 (visok nivo urgentnosti) Kritičan uticaj na rad sistema	Značajni gubici ili dolazi do degradacije u toj mjeri da je korišćenje pojedinih segmenata sistema onemogućeno, ali ipak sistem radi.
2 (srednji nivo urgentnosti) Umjereni	Umjereni gubici ili dolazi do degradacije sistema, ali rad se može razumno nastaviti pri nastalom pogoršanju.

uticaj na rad sistema	
3 (nizak nivo urgentnosti) Minimalni uticaj na rad sistema	Sistem funkcioniše u suštini dobro sa manjim ili nikakvim smetnjama pri pružanju usluga.

Nivo ozbiljnosti problema	Vremenski rokovi za reakciju
0	Uzrok problema mora biti otklonjen u roku od 24 časa od trenutka podnošenja prijave i sistem vraćen u operativno stanje
1	Greška mora biti otklonjena u roku od 48 časova od trenutka podnošenja prijave o postojanju greške
2	Greška mora biti otklonjena u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja prijave o postojanju greške
3	Greška mora biti otklonjena u roku od 10 radnih dana od dana podnošenja prijave o postojanju greške

- da će dostaviti *sastav Stručnog tima ponuđača* koji će biti angažovan na razvoju, implementaciji, obuci i održavanju sistema, a koji će minimalno sadržati ime i prezime angažovanog stručnog lica i posao za koji će biti angažovan na predmetnoj nabavci u roku od 20 dana od dana potpisivanja Ugovora.
- da će u najkraćem roku obezbijediti “interni sistem menadžmenta projekta” preko kojeg će se vršiti zvanična komunikacija sa Naručiocem tokom realizacije ugovora i garantnog perioda.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da implementacija usluge koja je predmet ovog ugovora odstupa od traženog, kao i ukoliko se ne vrši u rokovima predviđenim ovim ugovorom, Naručilac će pisano upoznati Izvršioca o navedenim nedostacima.

Naručilac će sprovoditi kontrolu kvaliteta preko ovlašćenih lica Naručioca, sačinjavanjem i potpisivanjem Izvještaja o realizovanim aktivnostima, shodno Dinamičkom akcionom planu Izvršioca.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvršilac je dužan da Naručiocu izvrši predmetnu uslugu koja će biti u svemu odgovarajuća specifikaciji, u roku određenim članom 5.

Ukoliko Izvršilac i pored upoznavanja od strane Naručioca ne izvrši predmetnu uslugu u rokovima i na način predviđen ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

GARANTNI ROK

Član 8

Izvršilac potvrđuje da je garanti rok za izvršene usluge 1 (jednu) godinu od dana primopredaje sistema, shodno Ponudi broj 00-56/20-78/9 od 27. aprila 2020. godine.

Garancija teče od dana zapisnički konstatovane implementacije i primopredaje sistema.

Garantni rok obuhvata i održavanje koje podrazumijeva izmjene i usklađivanje u skladu sa izmjenama odgovarajućih zakonskih, podzakonskih i akata Skupštine Crne Gore, pomoć zaposlenima u korišćenju rješenja i ispravljanje svih skrivenih grešaka u njegovom funkcionisanju;

Garantni rok uključuje sve realizovane nadogradnje softvera, telefonsku podršku u okviru radnog vremena Naručioca, podršku sa udaljenih lokacija, podršku na "licu mjesta", online tehničku podršku putem e-maila u skladu sa procedurama za otklanjanje smetnji u garantnom periodu.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi Izvršiocu (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu smetnji u radu sistema može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Izvršioca o imenima ovlašćenih predstavnika koji vrše kontrolu sprovođenja ugovora.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 10

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 11

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih po dva primjerka za Naručioca i Ponuđača.

NARUČILAC

Aleksandar Jovičević



DOBAVLJAČ

Predrag Biskupović

